



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 3
TERM 3
ISBN 978-1-4315-0718-4
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507184

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Aforikaborwa. Ditlhotlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1, ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tšhono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditšhono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo ba tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa diboepo mme morago ba tswela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaeletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhokega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakanyetsang pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo, Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boithabiso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetso ya barutwana. Re solofela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Mophato R BUKATIRO 3

Leina:

Tlelase:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SETSWANA BUKATIRO
Buka

3

Kgweditsharo 3



A re opeleng



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Alefabete



Aa Bb Cc Dd Ee

Ff Gg Hh Ii Jj Kk

Ll Mm Nn Oo Pp

Qq Rr Ss Tt Uu

Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First published in 2012

ISBN 978-1-4315-0718-4

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.


Mophato R



1	Dilo tse di tsamayang	2
2	Kwa polaseng	12
3	Diphologolo tsa polase	22
4	Diphologolo tsa lewatle	32
5	Diphologolo tse di tlhaga	42



Buka e, ke ya ga:



SETSWANA


Buka

3

Kgweditsharo 3



I Dilo tse di tsamayang





A re direng

Sekeletsa ditshwantsho ka mmala o o nepagetseng.



Ke dipalangwa dife tse di tsamayang mo lefatsheng?




Ke dife tse di tsamayang mo metsing?



Ke dife tse di tsamayang mo moweng?

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



A re bueng




Lebelela setshwantsho. O bona eng?

Ke mefuta e mekae e e farologaneng ya dipalangwa e o e bonang?

O dirisa dipalangwa dife go ya kwa sekolong?

Ke bana ba bakae mo phaposiborutelong ba ba yang kwa sekolong ka dinao?

Mebala ya mabone a pharakano a kaya eng?





A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o ya kwa sekolong jang.
Morago o thale setshwantsho go bontsha ka moo tsala ya gago e
yang kwa sekolong ka teng.

Kgweditsharo 3 – Beke 1

Nna

Tsala ya me



1.2



A re buiseng


Lebelele ditshwantsho ka kelotlhoko mme morago o tlotlele tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Morago o akanye ka ga gore go tlaa diragala eng gape mme morago o thale setshwantsho sa bofelo.

Ntšwa ya ga Nomsa le yona e batla go ya kwa sekolong, ka jalo e mo sala morago.



4





A re opeleng

Khalara setshwantsho fa
o ntse o opela pina.

Diwaepara tsa bese di a
tswirinya, di tswirinye di tswirinye,
di tswirinye, di tswirinye.
Diwaepara tsa bese di a tswirinya,
di tswirinye di tswirinye, di bo di
tswirinye,
Letsatsi lotlhe fela.


Maotwana a bese a a dikologa,
a dikologe, a dikologe, a
dikologe, a dikologe.
Maotwana a bese a a dikologa,
a dikologe a bo a dikologe,
Letsatsi lotlhe fela.

Hutara ya bese e lela e re
pepeeee, pepeeee, pepeeee, pepeeee, pepeeee.
Hutara ya bese e lela e re pepeeee,
pepeeee, pepeeee,
Letsatsi lotlhe fela.

Pepeeee Pepeeee
Pepeeee

Tswiitswiit
Tswiitswiit

Dikologa Dikologa




1.4





A re direng

Feleletsa setshwantsho se. Netefatsa gore o khalara lebone la pharakano ka mebala e e nepagetseng. Mmala mongwe le mongwe o re bolelela eng?



Kgomaretsa dikgomaretswi (ditikara) mo diphatlheng tse di nepagetseng.






A re kwaleng

p

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago.
Simolola mo maronthoronthong.



Gatsia tlhaka.

p

p

p


p

p



panana


Batla mme o sekeletse tlhaka **p** mo lebokosong.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **p** mme o reetse modumo fa o dumisetsa mafoko kwa godimo.



pitsa




podi



pente

2


pedi



pere

Modumo wa ntlha wa leina la gago ke mang?


Kwala leina la gago, le buise mme morago o le opele diatla. Jaanong kgomaretsa setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.





A re baleng

Lebelele setshwantsho mme o bone gore go na le difofane tse kae, dikoloi, dithekesi, dillori, dibaesekele, dithuuthuu le dibese di le kae. Morago o gatise palo e e nepagetseng fa thoko ga setswantsho.



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5







1 2 3 4 5




1 2 3 4 5



A re direng Feleletsa ditshwantsho tse.



Kwa polaseng



Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.




A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?
A o setse o kile wa ya kwa polaseng?
O bona maungo afe mo setshwantshong?
O bona merogo efe mo setshwantshong?
A o lema merogo kwa gae?
Ngwana mongwe le mongwe o dira eng?



A re direng

Dirisa ditikara tsa gago go feleletsa phethene.





k



kausu



kopi



kota



korong

a



apole



aga



ala



apola

t



taboga



tana



tonki



topo

b



bolo



bina



bala



bene

o



molomo



sekolo



motho



bolo



A re direng

Kgomaretsa maungo le merogo mo kholomong e nepagetseng. Morago ga go dira jalo, o bue maina o bo o di opela diatla.



maungo	
	
apole	namune
	
morara	panana
	
phaenapole	pyere
	
phoophoo	perekisi


merogo	
	
dinawa	khabetšhe
	
dinawa	sepinatšhe
	
tapole	digwete
	
mmidi	lephutshe



A re kwaleng


t

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago.
Simolola mo maronthoronthong.




Gatisa tlhaka.

t



tamati


Batla mme o sekeletse tlhaka **t** mo lebokosong.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **t** mme o reetse modumo fa o ntse o dumisetsa mafoko kwa godimo.



tau



tenese



tente



topo





tafole



tonki

Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.





A re opeleng

Dikgabo tse tlhano, di tlolela mo bolaong.
E nngwe ya wa mme ya thula ka tlhogo.
Mme a bitsa ngaka mme ngaka ya re,
"Dikgabo ga di tlhole di tlolela mo bolaong!"


Dikgabo tse nne, di tlolela mo bolaong.
E nngwe ya wa mme ya thula ka tlhogo.
Mme a bitsa ngaka mme ngaka ya re,
"Dikgabo ga di tlhole di tlolela mo bolaong!"

Dikgabo tse tharo, di tlolela mo bolaong.
E nngwe ya wa mme ya thula ka tlhogo.
Mme a bitsa ngaka mme ngaka ya re,
"Dikgabo ga di tlhole di tlolela mo bolaong!"

Dikgabo tse pedi, di tlolela mo bolaong.
E nngwe ya wa mme ya thula ka tlhogo.
Mme a bitsa ngaka mme ngaka ya re,
"Dikgabo ga di tlhole di tlolela mo bolaong!"

Kgabo e le nngwe, di tlolela mo bolaong.
Ya wela fa fatshe mme ya thula ka tlhogo.
Mme a bitsa ngaka mme ngaka ya re,
"Dikgabo ga di tlhole di tlolela mo bolaong!"







A re baleng




Thusa segwete go tlola mafelo a le 4.





Jaanong thusa segwete go tlolela kwa morago.




Thusa panana go tlola mafelo a le 6.




Jaanong thusa panana go tlolela kwa morago.



Thusa nawa go tlola mafelo a le 3.




Jaanong thusa nawa go tlolela kwa morago.





A re baleng

Sekeletsa diboloko tse di nang le dilwana di le 6.



Ikatise go kwala palo 6.





A re baleng

Bala dilo tse mme morago o gatise palo e e nepagetseng.



3

4




1

2



5

3



4

5



2

1



4

6




7

6



6

7





A re bueng




Lebelele setshwantsho.
 O bona eng?
 Mašwi a tswa kae?
 Ke dijo dife tse dingwe tse di tswang mo mašwing?
 Wulu e tswa kae?
 Mae a tswa kae?
 Tswina e tswa kae?

3.1



A re buiseng

Thala mola go bontsha gore re bona eng go tswa mo diphologolong tse.





A re opeleng

Opela pina ya "Dinku tsa ka". Morago o akanye ka ga diphologolo tse dingwe tsa polasa mme o tswelele go opela pina e ka go oketsa ka medumo ya gago. Kgomaretsa phologolo e e nepagetseng mo modumong mongwe le mongwe.

Kgomaretsa dikgomaretswi (ditikara) mo diphatlheng tse di nepagetseng.

Dinku tsa ka



Dinku tsa ka, dinku tsa ka.
Di kae tsona, di kae tsona,
Ke tsele tsona, ke tsele tsona,
Di lapile tsona, di lapile tsona,
Di re megatla, penapena, penapena.
Di re megatla, penapena, penapena.



Dikgomo tsa ka, dikgomo tsa ka.
Di kae tsona, di kae tsona,
Ke tsele tsona, ke tsele tsona,
Di lapile tsona, di lapile tsona,
Di re megatla, penapena, penapena.
Di re megatla, penapena, penapena.



Dipodi tsa ka, dipodi tsa ka.
Di kae tsona, di kae tsona,
Ke tsele tsona, ke tsele tsona,
Di lapile tsona, di lapile tsona,
Di re megatla, penapena, penapena.
Di re megatla, penapena, penapena.



bbz bbz



mmee

mmee mmee



ououou

ououou



wou

wou

wou



mmeee

mmeee mmeee



kokokoo kokokoo



mmuo mmuo



mmiao

mmiao

mmiao



g-g-gwee

g-g-gwee

g-g-gwee



kwaakwaa

kwaakwaa

kwaakwaa



nneii

nneii

nneii







A re kwaleng

n


Gatisa tlhaka ka monwana wa gago.
Simolola mo maronthoronthong.



Gatisa tlhaka.



Batla mme o sekeletse tlhaka **n** mo lebokosong.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **n** mme o reetse modumo fa o ntse o dumisetsa mafoko kwa godimo.




nalete



namune



nare



nama



noga



nonyane

Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.

3.5



A re baleng

Kgweditsharo 3 – Beke 3

Khalara dikhutlotharo dilo 7 mme o gatise palo.

--	--

Khalara dikwere di le 7 mme o gatise palo.

--	--

Khalara didiko di le 7 mme o gatise palo.

--	--






Ikatise go kwala palo 7.





A re kwaleng

Feleletsa go thala dirurubele tse. Thala maronthorontho gore diphuka tse pedi di tshwane. Ke serurubele sefe se se nang le maronthorontho a mantsi?



3.7




A re direng


Sega dikarata go tswa mo karolong ya tse -di -segeletsweng mme o bone gore o ka nyalanya ditshwantsho ka bonako jo bo kanakang mo karateng e.

Kgweditsharo 3 – Beke 3

1



2






A re baleng

Thusa rapolase go bala diphologolo tsa gagwe.



+



=


3




+




=




+




=



+




=



+



=



Diphologolo tsa lewatle





A re bueng

Ke diphologolo dife tse o kgonang go di bona mo setshwantshong se?
 Ke dipalangwa dife tsa metsi tse o kgonang go di bona?
 Ke dilo dife tse o di itseng tse di kgonang go sesa mo metsing?
 Ke dilo dife tse di mo metsing tse bana ba di dirisang go sesa mo metsing?
 Ke dilo dife tse di sa kgoneng go sesa?

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.

A re direng

Dirisa ditikara go
kgomaretsa masea fa
thoko ga bommaabona.



4.1



A re buiseng

Lebelele ditshwantsho ka tlhoafalo mme morago o tlotlele tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Morago o akanye ka ga se se tlaa diragalang mme o thale setshwantsho sa bofelo.



4




4.2



A re buiseng

Ke dife tsa diphologolo tse, tse di kgonang go thuma?
Ke dife tse di kgonang go fofa? Kgomaretsa ditikara go
bontsha gore ke phologolo efe e e thumang mo metsing le
gore ke efe e e fofang mo loaping.

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



A re direng

Opela mafoko a diatla.



kereke

ke re ke



segokgo

se go kgo



terena

te re na



tlou

tlo u



podu

po di




4.3



A re kwaleng

Gatisa mo meleng ya maronthorontho go bona gore ba bona eng.



4.4



A re direng

Sega tlhapi go tswa mo go tse-di-segeletsweng mme o e kgomaretse mo monwaneng wa gago. Kopa tsala ya gago go emisa tlhogo ya gago mme a tsamaise matlho gore a tle a e bone fa e thuma.



A re opeleng

Sega dinonyane go tswa mo ditsebeng tsa tse di-segeletsweng. Dirisa menwana ya gago go bua leboko le.

Nonyane tse pedi godimo ga setlhare
E nngwe ke Mantsho e nngwe ke Mosweu
Fofa Mantsho fofa Mosweu
Boa Mantsho boa Mosweu






A re kwaleng

d

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago.
Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.

d

d

d


d

d

ditlhako



Batla mme o sekeletse tlhaka **d** mo lebokosong.








A re kwaleng


Tlatsa tlhaka **d** mme o reetse modumo fa o ntse o dumisetsa mafoko
kwa godimo.



1 4 9
dipalo




Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.





A re baleng

Sala dipalo tsa go tloga ka 1-10 morago mme o thuse mokodumedi go bona letlotlo.







A re baleng

Baya X mo palong e nnyennye.

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.




5

Diphologolo tse di tlhaga

A re bueng

Lebelela setshwantsho.
O bona diphologolo dife?




Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.

A re bueng

Dira medumo e diphologolo tse
di e dirang.

Ke diphologolo dife tse di dirang
medumo e e kwa godimo?






A re buiseng

Tlotla kang.
Khalara sefatlhego go bontsha ka moo tlou e ikutlwang ka teng.

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



Go monate fa ke na le mme.



Ke latlhegile.



Nthuse gore ke bone mme.



Ke boelane le mme.

Tlou e tshetlha e a itshegetsa
Kgato ka kgato mo mogaleng
E ithaare ke metlholo e e monate
Mme ya bitsa tlou e nngwe

Ditlou tse pedi tse ditshetlha di a
itshegetsa
Kgato ka kgato mo mogaleng
Di ithaare ke metlholo e e monate
Mme di bitsa tlou e nngwe

Ditlou tse tharo tse ditshetlha di a
itshegetsa
Kgato ka kgato mo mogaleng
Di ithaare ke metlholo e e monate
Mme di bitsa tlou e nngwe

Ditlou tse nne tse ditshetlha di a itshegetsa
Kgato ka kgato mo mogaleng
Di ithaare ke metlholo e e monate
Mme di bitsa tlou e nngwe

Ditlou tse tlhano tse ditshetlha di a itshegetsa
Kgato ka kgato mo mogaleng
Ka tshoganyetso mogala wa kgaoga
Mme motlhape otlhe wa ditlou wa wela fatshe

5.3




A re kwaleng

Lebelela diphologolo tse di mo tereneng.
Morago o arabe dipotso.



Ke efe e e teleletelele?



Teleletelele

Ke efe e kgolokgolo?



Kgolokgolo

Ke efe e
khutshwakhutshwane?

Khutshwakhutshwane

Ke efe e nnyennye?



Nnyennye



A re kwaleng

Sekeletsa dikarabo tse di nepagetseng.

Ke letoroko lefe le le nang le diphologolo tse dintshintsi?	1	2	3	4	5	6
Letoroko le le nang le diphologolo tse dintshintsi ke la mmala ofe?						
Ke letoroko lefe le le nang le diphologolo tse di seng dintsi?	1	2	3	4	5	6
Mmala wa letoroko la boraro ke ofe?						

Bala gore go na le diphologolo tse kae mo letorokong lengwe le lengwe mme o kwale palo mo bolokong.


1	2	3	4	5	6
2					



A re kwaleng

m


Gatisa tlhaka ka monwana wa gago.
Simolola mo maronthoronthong.



Gatisa tlhaka.


m m m m m m m


motho

Batla mme o sekeletse tlhaka **m** mo lebokosong.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **m** mme o reetse modumo fa o ntse o dumisetša mafoko kwa godimo.



metsi



mašwi



mokoro



setimela




matlho




mose tsana

Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.




5.7





A re baleng

Bala ditshenekegi mo bolokong bongwe le bongwe.

Thala tse dingwe gore o nne le di le 8 mo bolokong bongwe le bongwe.



Ikatise go kwala palo 8.














A re baleng

Sega dikarata tse mo meleng ya maronthorontho mme morago o bone gore a o ka nyalanya setshwantsho le dipalo tse di nepagetseng.



	1 		2 
	3 		4 
	5 		6 
	7 		8 



A re baleng

Sega dikarata tse mo meleng e mentsho ya tse -di-segeletsweng mme morago o nyalanye tlhaka le setshwantsho se se nepagetseng.



a



apole

l



lee

k



katse

m



motho

o



o ketopase

d



ditlhako

t



terena

s



sentlhaga



A re direng

Thusa motlhokomedi wa diphologolo go bala diphologolo.




+



=

2



+



=



+



=



+



=





+



=

Tse-di-segeletsweng



Dikarata tse di nyalanang:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho mme morago o nyalanye dikarata le diboloko tse di mo tsebeng ya 30.



Ikatiso ya matlho:

Sega tlhapi, e kgomaretse mo monwaneng wa gago mme o dire ikatiso e e mo tsebeng ya 37.

Dinonyane tse pedi:

Sega dinonyane, mena o bo o kgomaresta gore di bope dimpopo tsa menwana. dirisa dinonyane tse pedi tse go diragatsa leboko le le mo tsebeng ya 37.

Dikarata tsa tatelano:


Sega dikarata tse mme o di beye ka tatelano e e nepagetseng mme morago o tlotlele kgang ya gore go diragala eng mo taelanong nngwe le nngwe.

Phazele (maleane):

Dirisa marago a dikarata tsa tatelano. Baya dikarata tse mmogo go bopa setshwantsho.

Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.





A re direng

Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsenya tse-di-segeletsweng mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhega.

TSE DI SEGETSWENG TSA ME

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA